

PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 2

Moralo wa Semmuso wa ho ruta Kharikhulamo ya Naha e Fetotsweng

TATAISO BAKENG LA HO SEBEDISA KHARIHULAMO E FETOTSWENG PUONG MOKGAHLELONG O TLASE:

Ka kopo ela hloko tse latelang:

1. Tokomane ya CAPS ya dikotara 1-4 (2020) e kopantswe ho etswa tokomane e le nngwe.
2. Kharikhulamo e fetotswe ho tshetleha Dintlhakgolo le bokgoni.
3. Dibeke tse mmalwa tsa pele di tshwanelwa ho sebediswa bakeng la ho ruta medumo / dintlhakgolo tse sa rutwang selemo se fetileng. Sena se lebisitswe ho medumo ya kotara ya 4 e sa rutwang jwaloka j,r,w.
4. Barutwana ba tla be ba le boemong bo fapaneng. Dikolo kaofela di tla be di sa tshwane. Haeba sekolo se sa bone sena se le bohlokwa, ba ka latela tokomane ya CAPS ho tloha ho dikahare tsa kotara ya 1.
5. Sehlooho ka Mookotaba le tlotlontse ya Puo Ya Tlatsetso Ya Pele ke ditlhaliso feela, ha di qobellwe. Matijhere a tshwanela ho sebedisa mookotaba e loketseng boemo ba sekolo.
6. Ha ho sebetswa ka dihlopha ho hlokomelwe hore barutwana ba siyelana sebaka ho latela ditaelo mabapi le COVID -19.

Tataiso ya Tekanyetso: Tekanyetso ya Sethatho:

- E tshwanelwa e etswe nakong ya matsatsi a pele a 10 a ho kgutlela sekolong.
- Mesebetsi ya tekanyetso ya sethatho ha e a tshwanela ho ikemela, e tshwanelwa ho kopangwe le mesebetsi ya ho ruta le ho rutwa.
- E tshwanelwa ho etswa ka tsela eo e seng ya semmuso haholo ka tsela ya ho lekola tsebo eo barutwana ba nang le yona.
- Mesebetsi ya tekanyetso ya sethatho e tla itshetleha ho dikahare tse fetileng.
- Sepheo sa mesebetsi ke ho fumana boemo ba barutwana le ho tataisa mesebetsi ya ho ruta le ho rutwa.

Tekanyetso ya Sekolo:

- Tekanyetso e etswa ho ya ho ile Mokgahlelong O Tlase.
- Tsepamiso e kgolo e lokela ho ba tekanyetsong eo e seng ya semmuso.
- Mehlala ya diruburiki le mananetekolo e a fumaneha tataisong ena. Tsena tsohle ke mehlala feela e sisintsweng.
- Tekanyetso e tla etswa hodima dikahare tsa mesebetsi o rutilweng feela. Mesebetsi ya tekanyetso e tla fetolwa ka nepo.

RE LEBOHA HA O ILE WA LEKA KA HOOHLE HO RUTA BARUTWANA MAEMONG ANA AO RE LENG HO ONA HA JWALE!

2021 Leano la ho ruta – Kotara ya 1: SESOTHO PUO YA PELE YA TLATSETSO: Kereiti Ya 2

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10																										
Mookotaba o kgothaletswang	Lenane le kopantsweng le tekanyetso ya sethatho						Ho keteka matsatsi a tswalo		Ho Potoloha Buka Ya Tshebetso Ya Lefapha La Thuto leqhepe la 11-setshwantsho ka Mefuta yohle ya dipalangwang																											
Sehlooho	HO MAMELA LE HO BUA E etswa ka Mantaha, Laboraro le Labohlano																																			
	<ul style="list-style-type: none"> • Qala ka Ditumediso • Pina • Dipotso tse bulehileng (Moo ho senang karabo e fosahetseng) • Tlotlontswe ya letsatsi le mantswe a hlahang kgafetsa 																																			
Tsebo/ Dikgopolo kutlwisiso /Bokgoni	Ditumediso, qala ka Ditumediso e thata kereiting ya 2. a. Titjhere: Dumelang! Le phela jwalo? b. Moithuti: Ke phela hantle ke a leboha, wena o phela jwang? Tekanyetso ya Motheo	Ditumediso, ba dumedisane ka bo bona.	Ditumediso: Titjhere o botsa barutwana ba 3 - 4 ka bonngwe a. Titjhere: Dumela, o ikutlwa jwang kajeno? b. Moithuti: Dumela, ke ikutlwa ke thabile/ ke ikutlwa ke sa thaba	Ditumediso Teacher: Dumela, o dula kae? b. Moithuti: Dumela ke dula ..	Ditumediso Titjhere: Dumela, lebitso la hao o mang? b. Moithuti: Dumela lebitso la ka ke ____. c. Titjhere: Ke thabela ho kopana le wena. d. Moithuti: Le nna ke thabela ho kopana le wena	Ditumediso Botsa barutwana ba 3-4 ho araba. a. Titjhere: Dumela, kajeno ke la bokae? b. Moithuti: Dumela, Kajeno ke ____.	Ditumediso Botsa barutwana ba fapaneng” Dilemo tsa hao di kae? Fa barutwana sebaka sa ho araba “Ke na le dilemo tse	Ditumediso	Ditumediso Botsa barutwana ba fapaneng” Dilemo tsa hao di kae? Fa barutwana sebaka sa ho araba “Ke na le dilemo tse	Ditumediso																										
Pina / Raeme	<i>Mabitso, Mabitso ha a tshwane. Opa diatla tsa hao o be o bitsa lebitso la hao.</i>	<i>Mabitso, Mabitso ha a tshwane. Opa diatla tsa hao o be o bitsa lebitso la hao.</i>	<i>Mabitso, Mabitso ha a tshwane. Opa diatla tsa hao o be o bitsa lebitso la hao.</i> Ba fe sebaka sa ho opa mabitso a bona ka dinoko mhl.. Le-ra-to	Ruta barutwana dithlokomediso tse mmalwa mhl. 1-2-3 MAHLO HO NNA. 1-2 MAHLO HO WENA! 2. Laela barutwana ho bua le baahisane ba bona. 3. Ha ba utlwa “1-2-3 MAHLO HO NNA”	Barutwana ba tswela dithlokomediso tseo tlo di sebedisa.	Ruta TLHOKOMEDISO E NTJHA.: Ha o nkutlwa opa matsoho ha nngwe. (clap) 2. Laela barutwana ho bua le baahisane ba bona. 3. When they hear Ha o utlwa “HA O NKUTLWA OPA MATSOHO HA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mantswe</th> <th>Diketsiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Kgaetha moithuti a le mong a tle ka pele. Etsa e ka letsatsi la hae la tswalo mme laela baithuti ba mo binele. Ha ho kgonahala etsa kabita ya letsatsi la tswalo eo moithuti a tlang ho e rwala.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Letsatsi la matswalo le monate.</td> <td>Supa moithuti eo o mo kgethileng</td> </tr> </tbody> </table>	Mantswe	Diketsiso	(Kgaetha moithuti a le mong a tle ka pele. Etsa e ka letsatsi la hae la tswalo mme laela baithuti ba mo binele. Ha ho kgonahala etsa kabita ya letsatsi la tswalo eo moithuti a tlang ho e rwala.)		Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mantswe</th> <th>Diketsiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ngwanana a le mong a onyane o ile ka kantle ho bapala,</td> <td>Phahamisa monwana o le mong</td> </tr> <tr> <td>Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.</td> <td>Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo</td> </tr> <tr> <td>O bile le lethabo le</td> <td>bula matshoho a</td> </tr> </tbody> </table>	Mantswe	Diketsiso	ngwanana a le mong a onyane o ile ka kantle ho bapala,	Phahamisa monwana o le mong	Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.	Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo	O bile le lethabo le	bula matshoho a	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mantswe</th> <th>Diketsiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,</td> <td>Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we</td> </tr> <tr> <td>Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,</td> <td>Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we</td> </tr> </tbody> </table>	Mantswe	Diketsiso	Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we	Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mantswe</th> <th>Diketsiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ke sethibella moya sephumu di</td> <td>Koba, letsoho la hao setsu, supa hodimo</td> </tr> <tr> <td>Ena ke tsele eo ke tsamayan g ka yona:</td> <td>Isa matsoho lehlakoren g le letshedi le le letona jwalo ka sephumudi fenstereng ya kolo</td> </tr> </tbody> </table>	Mantswe	Diketsiso	Ke sethibella moya sephumu di	Koba, letsoho la hao setsu, supa hodimo	Ena ke tsele eo ke tsamayan g ka yona:	Isa matsoho lehlakoren g le letshedi le le letona jwalo ka sephumudi fenstereng ya kolo
Mantswe	Diketsiso																																			
(Kgaetha moithuti a le mong a tle ka pele. Etsa e ka letsatsi la hae la tswalo mme laela baithuti ba mo binele. Ha ho kgonahala etsa kabita ya letsatsi la tswalo eo moithuti a tlang ho e rwala.)																																				
Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng																																			
Mantswe	Diketsiso																																			
ngwanana a le mong a onyane o ile ka kantle ho bapala,	Phahamisa monwana o le mong																																			
Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.	Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo																																			
O bile le lethabo le	bula matshoho a																																			
Mantswe	Diketsiso																																			
Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we																																			
Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadik we																																			
Mantswe	Diketsiso																																			
Ke sethibella moya sephumu di	Koba, letsoho la hao setsu, supa hodimo																																			
Ena ke tsele eo ke tsamayan g ka yona:	Isa matsoho lehlakoren g le letshedi le le letona jwalo ka sephumudi fenstereng ya kolo																																			

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10																								
<p>Potso ya letsatsi</p>				<p><i>ba tshwanela ho EMISA HO BUA.</i> 4. <i>They must say Ba tshwanela hore "1-2 MAHLO HO WENA"</i> 5. <i>Ba tshwanela ho dula ba thotse/ sa bue ditulong tsa bona mahlo a bona a shebile titjhere.</i></p>		<p>“NNGWE” ba tshwanela ho emisa ho bua. 4. Etsa sena ka dinomoro tse fapaneng ho fihlela barutwana kaofela ba o mamaela.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Letsatsi la matswalo le monate.</td> <td>Supa moithuti eo o mo kgethileng</td> </tr> <tr> <td>Letsatsi la matswalo le monate wena (lebitso la moithuti).</td> <td>Supa moithuti eo o mo kgethileng</td> </tr> <tr> <td>Letsatsi la matswalo le monate.</td> <td>Supa moithuti eo o mo kgethileng</td> </tr> </table>	Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng	Letsatsi la matswalo le monate wena (lebitso la moithuti).	Supa moithuti eo o mo kgethileng	Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng	<table border="1"> <tr> <td>lehlo haholo,</td> <td><i>hao ka bophara</i></td> </tr> <tr> <td>O bitsitse motswalle mong hore a tle.</td> <td><i>Hwehla motho e mong hore a tle</i></td> </tr> <tr> <td>Banana ba babedi ba banyane bat swela kantie ho ya bapala,</td> <td><i>Phahamisa menwana e mmedi</i></td> </tr> <tr> <td>Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.</td> <td><i>Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo</i></td> </tr> <tr> <td>Ba bile le lethabo le lehlo haholo,</td> <td><i>bula matshoho a hao ka bophara</i></td> </tr> <tr> <td>Ba bitsitse motswalle mong hore a tle.</td> <td><i>Hwehla motho e mong hore a tle</i></td> </tr> </table> <p><i>(Pheta le banana ba banyane ba bararo, bane, bahlano)</i></p>	lehlo haholo,	<i>hao ka bophara</i>	O bitsitse motswalle mong hore a tle.	<i>Hwehla motho e mong hore a tle</i>	Banana ba babedi ba banyane bat swela kantie ho ya bapala,	<i>Phahamisa menwana e mmedi</i>	Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.	<i>Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo</i>	Ba bile le lethabo le lehlo haholo,	<i>bula matshoho a hao ka bophara</i>	Ba bitsitse motswalle mong hore a tle.	<i>Hwehla motho e mong hore a tle</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,</td> <td><i>Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadikwe</i></td> </tr> </table> <p>Ho potoloha toropo.</p> <p>Eketsa ka di waepara le hutara ya bese</p>	Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	<i>Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadikwe</i>	<table border="1"> <tr> <td>Pele le morao, Pele le morao</td> <td><i>Tswella ka pele le morao</i></td> </tr> <tr> <td>Ka hara pula le lehlwa.</td> <td><i>sebedisa menwana ya hao ho etsa pula le lehlwa</i></td> </tr> </table>	Pele le morao, Pele le morao	<i>Tswella ka pele le morao</i>	Ka hara pula le lehlwa.	<i>sebedisa menwana ya hao ho etsa pula le lehlwa</i>
	Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng																																
Letsatsi la matswalo le monate wena (lebitso la moithuti).	Supa moithuti eo o mo kgethileng																																	
Letsatsi la matswalo le monate.	Supa moithuti eo o mo kgethileng																																	
lehlo haholo,	<i>hao ka bophara</i>																																	
O bitsitse motswalle mong hore a tle.	<i>Hwehla motho e mong hore a tle</i>																																	
Banana ba babedi ba banyane bat swela kantie ho ya bapala,	<i>Phahamisa menwana e mmedi</i>																																	
Moketeng wa letsatsi la tswalo tsatsi le leng.	<i>Etsa eka o o rwala katiba ya letsatsi la tswalo</i>																																	
Ba bile le lethabo le lehlo haholo,	<i>bula matshoho a hao ka bophara</i>																																	
Ba bitsitse motswalle mong hore a tle.	<i>Hwehla motho e mong hore a tle</i>																																	
Mabidi a bese a potoloha le ho potoloha,	<i>Etsa matsoho a hao a potoloha jwalo ka sedikadikwe</i>																																	
Pele le morao, Pele le morao	<i>Tswella ka pele le morao</i>																																	
Ka hara pula le lehlwa.	<i>sebedisa menwana ya hao ho etsa pula le lehlwa</i>																																	
<p>Tlotlontswe e hlahiswang Tlotlontswe e hlahiswang. Tlotlontswe e itshetlehile hodima meokotaba o kgetehilweng (Ruta mantswe a 4</p>	<p>Tekanyetso ya motheo</p>	<p>Ruta lentswe “tshwana” mohlala phahamisa monwana e mmedi mme o ba botse.</p>	<p>Ruta barutwana lentswe: “fapane” a. Phahamisa monwana e 1-5. b. Hlalosetsa barutwana hore ba phahamise nomoro e FAPANENG ya monwana.</p>	<p>Ruta mantswe tshwana le fapane Tshwana kapa Fapane. a. Phuta dintho jwalo ka: dibuka tse 2 tsa tshebetso tsa lefapha la thuto, potloloto, dikaralo</p>	<p>Ruta barutwana lentswe “ngata”.</p>	<p>Ruta barutwana lentswe: nyane. a. Taka mola ho tloha hodimo ho ya fatshe maharheng a letlapangollo. b. Taka didikadikwe tse nne ka</p>	<p>Letsatsi la tswalo, keteka, kuku, balunu, butswela, kerese, mpho, phutholla, hopola, lebala, makatsa, mokete</p>	<p>lakaletsa, sephiri, dumela, mpho, thipa, kgaba, fereko, monate, receive, give, card, invitation</p>	<p>kganna, koloi, bese, tekesi, fofa, sefofane, palama, seththuthu, teraka, lori, kapele, butle</p>	<p>kganya, benya, sebete, sepalangwang, leeto, sekepe, baesekele, ka maoto, mona, mane, tsamaya, ho eta</p>																								

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
ka letsatsi ho tloha bekeng ya 3 ho ya pele)			c. Pheta makgetlo a 4-5	tse pedi tsa tjhoko, raba. b. Bontsha barutwana tse ding tsa dintho tse pedi. c. Hlalosa haeba dintho di a TSHWANA, barutwana ba tshwanela ho PHAHAMISA MONWANA O MOTENYA. d. Ha dintho di sa tshwane, ba tshwanela ho shebisa MONWANA O MOTONA FATSHE.		lehlakoreng le le leng. c. Taka didikadikwe tse pedi ka lehlakoreng le le leng. d. Botsa barutwana hore na ke lehlakore lefe le nang le didikadikwe tse NYANE. e. Phetha ka dinomoro tse fapaneng tsa didikadikwe.				
Mantswe a hlahang kgafetsa.							hlonama, bone, dula, metswalle , haholo	eng, ho etsa, bapala, robala, thaba	lakaletsa, mmala wa lamunu, tala, thusa, nka se kgone	sebeta, tshehla, kamorao, ka pele, hodimo
Netefatso ya ho ruta khurukhulam o yohle	<ul style="list-style-type: none"> • Tswela pele ho ntshetsa tlotlontswe ya molomo (ho Mamela le ho bua) a sebedisa mekotaba kapa dihlooho. • Latela tlhatlhamano e kgutshwane ya ditaelo. • Utlwisisa le ho araba dipotso tse bonolo. • Etsa dikopo tse bonolo le dipehelo. • Hlwaya ntho tlhalosong e bonolo ya molomo. • Bua ka dintho tse setshwantshong a arabela ditaelong tsa titjhere. • Mamela ditaba tse bonolo tse phethwang hape. • Pheta ka hlooho mme a etsa dithothokiso tsa diketsiso tse bonolo. • Bapala dipapadi tsa puo. 									
Mosebetsi o qetuwe ka la										

Kotara Ya 1 Matsatsi a 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Sehlooho	HO BALA – HO BALA TATAISONG YA SEHLOPHA									
	Ka di Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano									
Tsebo/ Dikgopolo kutlwisiso /Bokgoni	<p>Tekanyetso ya Motheo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsa molomo tse balwang ho fumana sehlopha sa ho bala. 	<p>Bitsa moithuti ka mong a tlo o balla hore o kgone ho fumana sehlopha sa hae sa ho bala. Leka ho arola batithuti ka dihlopha tse 5. Kgetha dibuka tsa padiso / ditema tse 3 (e maharheng / boemong ba ho bala, e bobebe, e thata haholo)</p> <p>Sehlopha sa 1: Moithuti ona o tseba mantswe a manyane kapa ha a tsebe mantswe ho hang. Moithuti ona ha a kgone ho elellwa kamano ya medumo le dithaku.</p> <p>Sehlopha sa 2: Moithuti ona o tseba mantswe a manyane a bonolo. Ha a kgone ho elellwa kamano ya medumo le dithaku. Moithuti ona o hloka thuso e ngata ka ho bala mantswe a matjha.</p> <p>Sehlopha sa 3: Moithuti ona o tseba mantswe a mang a tlwaelehileng. Moithuti ona o hloka thuso ho qhaqholla mantswe a matjha.</p> <p>Sehlopha sa 4: Moithuti ona ha a hloke thuso hangata ho mo thusa ho qhaqholla mantswe ha a bala.</p> <p>Sehlopha sa 5: Moithuti ona o tseba mantswe a mangata a tlwaelehing. Moithuti ona o kgona ho qhaqholla mantswe a matjha. Moithuti ona o bala ka bokgeleke le maikutlo. Enwa ke e mong wa barutwana ba balang ka bokgabane ka phaphosing.</p>	<p>Ruta ditlwaelo tsa Ho Bala Ka Tataiso Ya Sehlopha.</p> <p>a. Appoint monitors to keep learners quiet Kgetha bahlokamedi ba tla boloka barutwana ba thotse ba sa bue.</p> <p>b. Kgetha bahlokamedi ba ho bala dibuka.</p> <p>c. Hlalosa Dikarete tse dumellang barutwana ho ya ntlwaneng.</p> <p>Ruta barutwana tsela eo ba tla sebediswang maqhepe a tshebetso nakong eo o ntseng o sebetsa le sehlopha sa barutwana / moithuti.</p>	<p>Mamela sehlopha se le seng ha barutwana ba etsa mesebetsi e meng, mhl. ba sebetsa ka maqhepe a tshebetso ka buka ya tshebetso ya lefapha la thuto.</p> <p>Kgetha tema e loketseng sehlopha.</p> <p>Qala ka ho hopotsa mantswe a hlahang kgafetsa a beke.</p> <p>Kopa moithuti ka mong ho o balla. Ela hloko ho siyelana sebaka, ha ho hloka hla bitsa barutwana ka bongwe ho tlo o balla.</p>	<p>Mamela sehlopha se le seng ha barutwana ba etsa mesebetsi e meng, mhl. ba sebetsa ka maqhepe a tshebetso ka buka ya tshebetso ya lefapha la thuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tema e loketseng sehlopha. Qala ka ho hopotsa mantswe a hlahang kgafetsa a beke. Kopa moithuti ka mong ho o balla. Ela hloko ho siyelana sebaka, ha ho hloka hla bitsa barutwana ka bongwe ho tlo o balla. 					
Netefatso ya ho ruta khurukhulam o yohle	<ul style="list-style-type: none"> Ballahodimo buka ya hae sehlopheng sa tataiso ya sehlopha le titjhare. Sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang kapa tema eo e seng ya nnete le titjhare. Sebedisa mawa a ho bala a rutilweng Puong Ya Lapeng ho etsa moelelo mme a itekola ha a bala (medumo, ditemoso tsa moelelo, tshekatsheko ya sebopelo, mantswe a hlahang kgafetsa). Bala ka bokgeleke bo eketsehang le maikutlo. Bontsha kutlwisiso ya matshwao puo ha a ballahodimo. Qala ho bopa tlontlontse e hlahang kgafetsa ho padisotataiso, padisommoho le padisonnotshi. 									
Mosebetsi o getuwe ka la										

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Sehlooho	HO BALA – PADISOMMOHO Ka di Labobedi le Labone									
Tsebo/ Dikgopolo kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya motheo: <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya kutlwisiso 				Mesebetsi ya ho Momahanya: <ul style="list-style-type: none"> Bopa/Aha tlotlontswa Ntlafatsa mantswa a hlahang kgafetsa. Mesebetsi ya kutlwisiso 		Labobedi 1 Pele ho padiso Labone – Padiso ya pele	Labobedi – Padiso ya bobedi Labone- Kamora Padiso (Ho tshwantshisa pale le ho qoqa ka pale)	Labobedi: Pele ho padiso Labone: Padiso ya Pele	Labobedi – Padiso ya bobedi Labone- Kamora Padiso(Ho tshwantshisa pale le ho qoqa ka pale)
Netefatso ya ho ruta khurukhulam o yohle	<ul style="list-style-type: none"> Mamela dipale tse kgutshwane, pheta ditaba kapa ditema tseo e seng tsa nnete kapa ho bala tswa bukeng e kgolo kapa phousetara ya ditshwantsho. Utlwisisa le ho arabela ho ditaello (mohlala barutwana ba supa dintho setshwantshong / bolela dintho tse paleng). Araba dipotso tse bonolo tse tobileng pale ka dikarabo tse kgutshwane). Bolela dintho tse ding tse setshwantshong a arabela dipotso tsa titjhere. Tshwantshisa pale o sebedisa puisano. 									
Mosebetsi o qetuwe ka la										
Sehlooho	MEDUMO KA di Mantaha, Laboraro, Labohlano									
Tsebo/ Dikgopolo kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya Motheo ho medumo e entsweng Kereiting ya 1.	Hlwaya kamano pakeng tsa Tlhaku le modumo ditlhakung tse ngata tse ikemelang. j- <i>jala, jeke, jeka, jobo,</i>	Etsa phaphano ya kutlo pakeng tsa medumo e ka tarakanyang hangata mhl. 'o' le 'u' ho lokisa) r- <i>rata reka, rua, rat, rag, ram</i>	Bopa le arola mantswa a nang le ditlhaku tse tharo a sebedisa medumo e rutilweng. w- <i>wena, wele, watjhe, weso, wela, wona</i>	Mantswa a -a-: <i>bata, rata, fana, nama, maka</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.	Mantswa a -a-: <i>ama, ala, bana, hana, mala, rala</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.	Mantswa a -e-: <i>qeta, pela, neha, mena, pere, beha</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.	Mantswa a -i-: <i>pina, bina, riba, dila, fina</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.	Mantswa a -o-: <i>mona, pona, bona, rona, loha, lona</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.	Mantswa a -u-: <i>ulu, una, pula, fula, kula</i> Mantaha: Tsebisa modumo le mantswa Laboraro:- Arola le ho Bopa Labohlano: Kamora ho Arola barutwana ba ngola mantswa dibakeng tsa bona.
Netefatso ya ho ruta	<ul style="list-style-type: none"> Etsa phaphano ya kutlo pakeng tsa medumo e tarakanyang hangata. Hlwaya kamano pakeng tsa tlhaku le modumo tlhakung ditlhakung tse ngata tse ikemelang. Bopa le ho arola mantswa a nang le ditlhaku tse tharo a sebedisa medumo e rutilweng. 									

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
khurukhulam o yohle										
Mosebetsi o getuwe ka la										
Sehlooho	HO NGOLA Ka di Labobedi le Labone									
Tsebo/ Dikgopolo kutlwisiso /Bokgoni	<p>Tekanyetso ya Motheo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dibopeho tsa puo di rutwa ka tsela eo e seng ya semmuso Ho ngola ka boiqapelo 	<ol style="list-style-type: none"> Hlalosa hore barutwana ba tla taka ditshwantsho tsa bona le ho ngola dipolelo tse pedi ka bona. Etsa mohlala ho taka setshwantsho sa hao letlapeng la ho ngolla/ botong. Etsa mohlala ho eketsa dipolelo setshwantshong sa hao. 	<ol style="list-style-type: none"> Hlalosa hore barutwana ba tla taka setshwantsho o sa maikutlo a bona a letsatsi la pele la sekolo. Etsa mohlala pele ba ka leka ho e etsa . 	<ol style="list-style-type: none"> Etsa lenane la diphoofolo. Hlalosa hore barutwana ba tla taka setshwantsho sa phoofolo eo ba e ratang. Ebe, barutwana ba tla ngola dipolelo tse pedi ka phoofolo eo ba e ratang. Etsa Mohlala ho taka phoofolo letlapeng la ngollo / botong le ho botsha dipolelo tse pedi. 	<ol style="list-style-type: none"> Hlalosa hore barutwana ba tla taka setshwantsho sa lehae kapa ntlo ya bona. Ebe, learners will write two sentences about their home Bathuti ba ba tla ngola dipolelo tse pedi ka lehae kapa ntlo ya bona. Etsa mohlala ho ho taka lehae kapa ntlo ya hae letlapeng la ngollo / botong. Etsa mohlala ho eketsa dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao. 	<ol style="list-style-type: none"> Ba fe sebaka sa ho taka motswalle wa hae wa hlooho ya kgomo le ho ngola dipolelo tse pedi ka motswalle wa hae. Etsa mohlala pele barutwana ba leka ho etsa seo. 	<p>Labobedi: Makatsa! Ke.....!</p> <p>Labone: Aoo! Ke a leboha.....</p> <p>Ba fe sebaka sa ho nahana ka seo ba se batlang ka letsatsi la bona la tswalo le ho taka setshwantsho pele ba sebedisa foreimi ya ho ngola ho Qetella dipolelo tsa bona.</p>	<p>Labobedi: Dinthe tseo ke di lakatsang ha ke butswela dikeree tsa ka</p> <p>Ke lakatsa</p> <p>Labone: Ke lakatsa Ke lakatsa.....</p> <p>Hopola ho etsa mohlala ka ngola pele.</p>	<p>Labobedi: Ke batla ho kganna</p> <p>Labone Ke tla ya</p>	<p>Nna ke</p> <ol style="list-style-type: none"> Hlalosa hore barutwana ba tla etsa eka ke mofuta o itseng wa dipalangwang. Ba tla ngola ka mofuta wa sepalangwang seo batlo ba sona! Hlalosa hore barutwana ba tshwanela ho nahana ka seo ba tla bang sona le ha eka ba eng. Balla barutwana foreimi ya mongolo. Etsa mohlala ho bontsha barutwana seo o se nahanang pele o ngola. Fa barutwana dintlha tse mmalwa tseo o nang le le tsona ho Qetella foreimi ya ho ngola

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
										jwalo ka Ke nahana hore ke batla ho ba seketswana hobane ke rata ho sesa.
Netefatso ya ho ruta khurukhulam o yohle	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bokgoni ba ngola bo seng bo rutilwe Puong Ya lapeng. Ngola manane ka dihlooho. Chooses and copies a caption to match a picture Kgetha le ho kopitsa sehlooho se hlalosang setshwantsho ka botlalo. Ngola sehlooho sa setshwantsho ka thuso. Qetella dipolelo ka ho Kenya mantswa a siilweng. 									
Mosebetsi o getuwe ka la										
Mosebetsi ya katoloso							Taka setshwantsho sa Kuku ya letsatsi la tswalo	Taka setshwantsho sa hao o le moketeng wa letsatsi la tswalo	Taka setshwantsho sa hao o le ka hara tekesi	Taka setshwantsho sa sepalangwang se o se ratang
Tsebo e hlokahalang ya motheo	Tsebo ya mosebetsi o entsweng kereiting ya 1 Tsebo ya Meokotaba e ka nna ya ba boleng bo botle. Sebedisa dipotso ho fumana tsebo ya motheo.									
Disebediswa tsa ho ntshetsa ho ithuta pele.	Mosebetsi ya Tekanyetso Ya Motheo.						Dibuka tse kgolo Dikarete tsa mantswa Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tse balwang Maqhepe a tshebetso a tlo sebediswang ke barutwana ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha Dintlo tsa nnete			
Tekanyetso eo e seng ya semmuso	<ul style="list-style-type: none"> Ho shebisiswa le tekanyetso di tshwanwela ho etswa nakong ya mosebetsi ya letsatsi ka leng thutong ya puo. Bokgoni kaofela ha bo a lokela mosebetsi ya tekanyetso ho ba empa ele ho netefatsa hore barutwana ba fumana menyetla ya ho bontsha bokgoni ka tsela ya ho bua le ho etsa. Sena se tshwanelwa ho tswelliswa ka tsela eo e seng ya semmuso. 									
Tekanyetso ya semmuso	<ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e tshwanelwa ho shebisiswa le ho lekanyetswa letsatsi le leng le leng thutong ya puo Bokgoni ka bong ha bo bolele hore bo etswe e le mosebetsi wa tekanyetso ya semmuso, empa feela e le ho netefatsa hore barutwana ba fumana menyetla ya ho bontsha bokgoni ka tsela ya ho bua le ho etsa. Ruburiki, lenanetekolo le mosebetsi ya ho ngola e ka sebediswa. Tekanyetso e ka etswa ha feela barutwana ba rutilwe dikgopolokutlwisiso hape ba bile le nako e lekaneng ya ho e etsa mosebetsi 									

TEKANYETSO: KEREITI YA 2

TEKANYETSO YA SEMMUSO YA 2021

Tekanyetso ya motheo e etseditswe ho bona hore na barutwana ba hokae le ho seo a tla tsepamiswa ho sona kotara kaofela

PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 2 KOTARA YA PELE

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA				MEDUMO			HO BALA				HO NGOLA		Fana ka maikutlo (Neng le moo hlokahalang)	
Kenya Tshebetsong Bekeng Ya:	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-4	1-4	1-4	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	
SENOTLOLO: HO TSWA TSHEBISONG Tshebetsong ya Moithuti ✓ O a feta ▲ O a kgotsofatsa ● O kgotsofatsa hanyane X Ha a kgotsofatse	O kgona ho supa tse latelang ho DBE WB 1 lq 2: ngwanana, moshemane, ntja, bolo	O kgona ho elelwa phoofolo, motho kapa ntho kamora ho Mamela tsa molomo tse hlalosewang.	O kgona ho arabela Ditumediso e tiwaelehileng	O kgona ho arabela taelo e bonolo ya molomo	O kgona ho hiwaya medumo o qalang mantsweng	O kgona hiwaya mantswa a nang le moretheto	Arola le ho bopa ka mantswa a ikemetseng.	Opa matsoho ho bontsha dinoko mantsweng a tiwaelehileng	Mamela Pale le ho araba dipotso tse bonolo ka pale	Hiwaya phoofolo paleng	O kgona ho supa dintho setshwantshong	Elelwa mantswa a tiwaelehing a 20 -30	Getella Foreimi ya ho ngola a sebedisa dikarabo tsa hae	Ngola lenane le bonolo	
Mabitso a barutwana															

LENANE LA TEKANYETSO:

Karolo	Ke bokgoni bofe bo tla lekanyetswa / hlahlobuwa	Mofuta wa tekanyetso	Disebediswa sa Tekanyetso	Matshwao (Tshitshinyo)	Letsatsi le lokelwang ho phethwa	Mosebetsi o phethilwe ka letsatsi lena
Ho Mamela le Ho Bua	<ul style="list-style-type: none"> O supa le bolela dintho tse ka phaphosing kapa setshwantshong a arabela ditaelong tsa titjhere. O arabela ditaelo tse bonolo tsa molomo ka mmele 	Shebisisa/ Se etswang le Tsa Molomo	Ruburiki	7	Bekeng ya 9	
	Tekanyetso ya Motheo		Lenanetekolo	n/a		
Bokgoni kaofela ha bo a lokela mosebetsi ya tekanyetso, o ka mpa wa etsa bonnete ba hore ba hore barutwana ba hao ba fumantshwa menyetla ya ho bontsha bokgoni ka tsa molomo dithutong tsa letsatsi le leng le leng. Ka beke ya 9, o tshwanela o kgone ho Qetella lenanetekolo le dintlha tsa moithuti ka mong ho bokgoni bonyane tse 2 ho ya Ruburiki. Bekeng ya 9 o tshwanela hore o qetelle lenanetekolo le ho aba matshwao ho barutwana. Fan aka matshwao bakeng sa ntlha tse pedi tse bonsthang bokgoni ho ya ka ruburiki. Ho lenane la "SASAMS" re Kenya ntlha e 1 ya ho Mamela le ho Bua.						
Medumo	O atisa dipaterone tsa medumo a sebedisa medumo ya tikoloho.	Shebisisa/ Se etswang le Tsa Molomo	Ruburiki	7	Bekeng ya 9	
Tsa molomo	Tekanyetso ya motheo		Lenanetekolo	n/a		
Titjhere o hlokomela: Bokgoni bohle ha bo a lokela ho ba tekanyetso, o ka mpa wa etsa bonnete ba hore barutwana ba fumana menyetla ya bontsha bokgoni boo ka ho bua dithutong tsa letsatsi le leng le leng. Mosebetsi ya molomo ya medumo e tla shebisiswa le ho hlahlobuwa nakong mosebetsi ya dithuto. Bekeng ya 9 o lokela hore o fe moithuti ka mong matshwao o sebedisa lenanetekolo le Ruburiki tse filweng. Ho "SASAMS" re Kenya letshwao le le leng ba keng la medumo. Titjhere o hlokomela: Bokgoni bohle ha bo a tshwanela hore e be mosebetsi ya tekanyetso, Medumo e ngolwang ha e a tshwanela ho nka metsotso e sa feteng 15 hape e tshwanelwa e etswe ka dihlopha tse nyane hore mosebetsi e kgone ho etswa ke barutwana bohle ka nepo. Ho SASAMS o tshwanela ho Kenya ntlha e 1 (Mosebetsi o ngolwang)						
Ho Bala	<ul style="list-style-type: none"> Arabela dipotso tse bonolo tsa molomo ka pale. Tekanyetso ya motheo 	Shebisisa le Tsa Molomo	Ruburiki / Lenanetekolo	7	Bekeng ya 9	
Tsa Molomo						
Titjhere o hlokomela: Bokgoni bohle ha bo a lokela ho ba tekanyetso, o ka mpa wa etsa bonnete ba hore barutwana ba fumana menyetla ya bontsha bokgoni boo ka ho bua dithutong tsa letsatsi le leng le leng. Barutwana ba tla shebisiswa le hlahlobuwa hodima bokgoni ba Ho bala nakong ya mosebetsi ya phaphosing ya letsatsi ka leng bekeng ya 9. O lokela ho fa barutwana dintlha ho ya Ruburiki. Ho SASAMS re Kenya ntlha e 1 bakeng la Ho Mamela le Ho bua						
Ho Ngola	<ul style="list-style-type: none"> Taka setshwantsho ka pale e boletsweng le ho ngola dipolelo tse pedi Tekanyetso ya motheo 	Tse ngolwang	Buka ya Dithlakiso	32 kapa ho ya ka Ruburiki e tla sebediswa used	Bekeng 9	
Titjhere o hlokomela: Bokgoni ba ho ngola bo tshwanela ho shebisiswa nakong ya ho bala ka kopanelo bekeng ya 9, o lokela hore o kgone o qeta lenanetekolo ho ya ka shebisiso ya hao. Ha ho na mosebetsi wa ho ngola wa semmuso le and le ho Kenya matshwao ho SASAMS.						
Dintlha Kaofela: Dintlha di tla kenywa ho SASAMS. Dintlha di tla fetolelwa ho bontsha mekato ya 1 - 7						

PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI 2 KOTARA YA 1

TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO: LEQEPHE LA MATSHWAO								
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA			MEDUMO, HO BALA LE KUTLWISISO			HO NGOLA	FANA KA MAIKUTLO (Mohlang le Moo ho loketsen)
BEKE	7-8			7-8			7-8	
TEKANYETSO / SEBEDISA RUBURIKI E LATELANG	Supa le ho bolela dintho tse ka hara phaphosi ya borutelo kapa setshwantshong	Arabela ka mmele ho ditaelo tsa molomo	KAOFELA	Eisa dipaterone tsa medumo a sebedisa medumo ya tikoloho	Araba dipotso tse bonolo tsa molomo ka pale	MATSHWAO OHLE	Taka setshwantsho ka pale e boletsweng le ho ngola dipolelo tse pedi	
LETSATSI								
DINTLHA	7	7	14	7	7	14	32	

MEHLALA YA DIRUBURIKI:

DIRUBURIKI TSE LATELANG KE MEHLALA TITJHERE E DUMELLETSWE HO SEBEDISA YA HAE

RUBURIKI YA HO MAMELA LE HO BUA

SEPHEO	1. Moithuti o hlwaya le ho bolela dintho tseo a di tsebang setshwantshong 2. Barutwana ba arabela dipotso tse bonolo
Kenya Tshebetsong	1. Bekeng ya 7 kapa 8 Ha barutwana ba dutse fatshe ba ngola 2. Bekeng ya 7 kapa 8 Tsa Molomo: Potso ya letsatsi le leng le leng

MOSEBETSI WA 1 MATSHWAO	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
Barutwana ba dula fatshe ho Qetella mosebetsi wa ho ngola. Ebe, bitsa moithuti ka mong tafoleng ya hao. Sebedisa setshwantsho se tswang bukeng e kgolo ya beke, kapa ho tswa Bukeng ya tshebetso ya lefapha la thuto, ask the learner to point to 2 items that you name kopa moithuti ho supa dintho tse pedi tseo o di bitsang. E nngwe hape, kopa moithuti ho bolela dintho tse 2 tse o di supang.	Moithuti o kgona ho supa ntho e le nngwe ya tse bitsitsweng ke titjhere. Moithuti ha a kgone bitsa e nngwe ya dintho tseo titjhere a di supang.	Moithuti o kgona ho supa dintho kaofela tse bitsitsweng ke titjhere. Moithuti ha a kgone ho bitsa dintho tse titjhere a di supang.	Moithuti o kgona ho supa dintho kaofela tse bitsitsweng ke titjhere. Moithuti o bitsa ntho e 1 eo titjhere a e supang ka nepo.	Moithuti o supa dintho kaofela ka nepo. Moithuti o bitsa dintho kaofela tse titjhere a di bitsang ka nepo
MOSEBETSI WA 2 MATSHWAO	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
Qetella sena nakong ya mosebetsi wa letsatsi le leng le leng wa molomo. Latela tlwaelo ya ho bitsa sehlopha se le seng ka letsatsi ho araba potso e tsamaellanang le mekotaba. Mamela ka hloko ha moithuti e mong le e mong a araba potso.	Moithuti ha a kgone ho araba potso ntle le tshebetso kapa thuso ho tswa ho titjhere.	Moithuti o araba potso ka thuso e itseng ho tswa ho titjhere.	Moithuti o araba potso ka boikemelo empa o a qea-qea kapa o thotse haholo.	Moithuti o araba potso ka boikemelo, a hlakile le ka boitshepo .
HO KOPANYA / SEBETSA MATSHWAO				
<ul style="list-style-type: none"> • Kopanya matshwao a moithuti kaofela hodima 7 bakeng la mesebetsi e mmedi, ho fumana matshwao a 14 kaofela. • Arola ka 2 ho fumana dintlha 1-7, di kenye raporotong. 				

MEDUMO, HO BALA LE KUTLWISISO

SEPHEO	1. Moithuti o etsa dipaterone tsa modumo a sebedisa medumo ya tikoloho 2. Moithuti o Mamela le ho araba dipotso tsa tsamaellanang le pale
KENYA TSHEBETSONG	1. Bekeng ya 7 kapa 8 medumo 2. Bekeng ya 7 kapa 8 Ho Bala Ka Kopanelo

MOSEBETSI WA 1 MATSHWAO	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
Potoloha ka hara phaphosi nakong ya medumo le ho Qetella mosebetsi ona ka dihlopha tse nyane tsa barutwana. Bolella barutwana ho Mamela ha o etsa paterone ya modumo. Ebe o kopa barutwana ho phetha paterone ya modumo. Mamela le sheba ka hloko. Etsa paterone ya medumo tse 2 le sehlopha ka seng	Moithuti ha a kgone ho etsa paterone ya modumo le morethetho ka nepo.	Moithuti o kgona ho etsa paterone ya modumo e le nngwe kapa o sokola ka morethetho medumong kaofela.	Moithuti o kgona ho paterone ya modumo yohle empa o sokola ka morethetho ka nako tse ding.	Moithuti o kgona ho etsa paterone ya modumo yohle le ka morethetho o nepahetseng.
MOSEBETSI WA 2 MATSHWAO	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
Hang ha o qetile ho balla barutwana buka e kgolo, botsa moithuti ka mong dipotso tse mo hopotsang ka pale. Mamela dikarabo ka hloko.	Moithuti ha a kgone ho araba ntle le tshebetso kapa thuso ya titjhere.	Moihuti o araba potso ka tshebetso e itseng ho tswa ho titjhere.	Moithuti o araba potso ka boikemelo empa o a qea-qea hape o thotse haholo.	Moithuti o araba ka boikemelo, ka ho hlaka le ka boitshepo.

HO KOPANYA / SEBETSA	
<ul style="list-style-type: none"> Kopanya matshwao a muratwana ka mong ho tswa ho 7 bakeng sa mesebetsi e mmedi, ho fumana matshwao ohle a 14. Arola Matshwao k aka 2 ho fumana maemo a 1-7 ho a rekota ka hara raporoto. 	
SEPHEO	Moithuti o taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse pedi
Kenya Tshebetsong	Sena se ka etswa ho tloha bekeng ya 7 – 9
Mosebetsi	Ruta mesebetsi ya ho ngola jwale ka tlwaelo Phuta dibuka tsa barutwana mafelong a beke

RUBURIKI YA HO NGOLA				
RUBURIKI	1	2	3	4
Dipolelo	Ho ngola kapa ho taka setshwantsho ho fetisa molaetsa, feela a sa bui ka sehlooho.	Ngola le ho taka a fetisa molaetsa.	Ngola polelo e le nngwe ka sehlooho.	Ngola dipolelo tse pedi ka sehlooho.
Ditlhaku tse Kgolo le tse nyane	Sebedisa ditlhaku tse kgolo le tse nyane ka ho fapanyetsana	O etsa ditlhaku tse kgolo ka tsela e sa dumellaneng.	O etsa tlhaku e kgolo qalong ya lentswe le ho leemedi ka tsela e dumellanang.	O etsa tlhaku e kgolo qalong ya lentswe le ho leemedi le mabitsong a batho ka tsela e dumellanang.
Matshwao a puo	Ha a sebedisa letshwao la puo qetellong.	Letshwao la puo qetellong le sebediswa ka tsela e fosahetseng le e sa dumellaneng.	Letshwao la puo qetellong ya lentswe le sebediswa ka nepo ha ngata empa kgutlo ke yona feela e lekanyeditsweng.	Letshwao la puo qetellong ya lentswe le sebediswa ka nepo mme a kenya tshebediso ya matshwao a potso, le makalo.
Ho siya sebaka	Ha ho na sebaka dipakeng tsa mantswe.	Sebaka dipakeng tsa mantswe ha se dumellane.	Haholo sebaka dipakeng tsa mantswe se nepahetse.	Sebaka se nepahetseng dipakeng tsa mantswe.
Mantswe	Sebedisa medumo e qalang ho emela lentswe	Sebedisa modumo o qalang le o qetellong ka ho emela mantswe.	Sebedisa mantswe a twaelehleng kapa ho phetha mantswe. Ngola mantswe ka fonotiki	Sebedisa mantswe a twaelehleng ka nepo. O etsa Boiteko ba ho sebedisa mantswe a mang a matjha.
Ditumanotshi	Ditumanotshi di a tlolwa kapa di sebediswa ka tsela e fosahetseng.	Sebedisa Ditumanotshi tse ding empa ha ngata di fosahetse.	Sebedisa Ditumanotshi tse ding ka nepo.	Sebedisa boholo ba Ditumanotshi ka nepo.
Mantswe a hlahang kgafetsa	Mantswe a hlahang kgafetsa ha a peletwe ka nepo.	Lentswe le hlahang kgafetsa le letjha le sebediswa ka nepo.	Mantswe a mang a hlahang kgafetsa a peletwa ka nepo	Boholo ba mantswe a hlahang kgafetsa bo peletwa ka nepo.
Mehopolo	Ho thata ho utlwisisa Mehopolo	Mehopolo ka kakaretso e a utlwisiseha.	Mehopolo ke ya botho le ya mantlha.	Mehopolo ke ya botho, ya mantlha le ya boqapi. Dintlha ka botlalo tse ding di a kenyelletswa

TJHEBOKAKARETSO YA MEDUMO YA MOKGAHLELO O TLASE

	KEREITI 1		KEREITI 2		KEREITI 3	
	MOOKOTABA	MEDUMO	MOOKOTABA	MEDUMO	MOOKOTABA	MEDUMO
K1 BEKE 1	NTLAFATSO		LEANO LA HO NTLAFATSA & TEKANYETSO YA SETHATHO j,w, r,		LEANO LA HO NTLAFATSA & TEKANYETSO YA SETHATHO Ntlafatso ya oo, ee, sh, th, ts, tl, nk, nt, ng.	
K1 BEKE 2						
K1 BEKE 3	Ho kgutlela sekolong	Medumo ya tikoloho				
K1 BEKE 4		Medumo ya tikoloho				
K1 BEKE 5	Lelapa lesa	Medumo ya tikoloho				
K1 BEKE 6		a				
K1 BEKE 7	Re bapalla kantle	e	Re keteka matsatsi a tswalo	e	Setswalle ke eng?	oo, ee
K1 BEKE 8		s		i		sh, th,ts,tl
K1 BEKE 9	Re na le maikutlo	p	Ho tsamaya dibaka	o	Maikemisetso	nk,nt
K1 BEKE 10		Ho phetha mosebetsi		u		ng
K2 BEKE 1	Metswalle	e	Re thusa metswalle	Ho phetha medumo a, e, ela	Nna le bana beso	oa
K2 BEKE 2		n		Ho phetha medumo		oo
K2 BEKE 3	Ntho tse holang	m	Ho iphelela diphihlelo	y	Ho ikwetlisa ho tswala katleho	ea
K2 BEKE 4		h		s		oa
K2 BEKE 5	Diphoofolo	o	Re na le maikutlo	didumantshi tse phahameng le tse tlase	Malapa a hlokomelana	ng/nk
K2 BEKE 6		b		didumantshi tse phahameng le tse tlase		mp/nt
K2 BEKE 7	Dipapadi	c	Ho etsa diposo	qetellong ya mantswe (ng)	Ho Hlorisa	hl
K2 BEKE 8		k		qalong ya mantswe (ng)		sw
K2 BEKE 9	Dikolobe tse tharo tse nyenyane	i	Polokeho le maikarabelo	Ho phetha mosebetsi	Re bangodi	ng
K2 BEKE 10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi
K2 BEKE 11						Ho phetha mosebetsi
K3 BEKE 1	Dibaka toropong	t	Meetlo	sh	Kutlwelo bohloko	tlw
K3 BEKE 2		g		hl		hlw
K3 BEKE 3	Re sebetsa mmoho	d	Setjhaba sa heso	ts	Botshepehi	tsh
K3 BEKE 4		u		th		ph
K3 BEKE 5	Diaparo tsa rona	r	Monahano wa boqapi	Maloko a mantswe	Ho rarolla mathata	ll
K3 BEKE 6		f		ph-		th
K3 BEKE 7	Ho bala ho monate	l	Ho ja hantle	th-	Ho ithuta dintho tse ntjha	nth
K3 BEKE 8		bongata		rw-		ntj
K3 BEKE 9	Mmele ya rona e dula e bolokehile e phetse hantle	bongata	Ho tshoha le ngongoreha	ela-	Boitsebiso	ts
K3 BEKE 10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		
K3 BEKE 11		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		
K4 BEKE 1	Tharollo ya mathata	j	Tharollo ya mathata	sw-	Matla a thuto	mph
K4 BEKE 2		ll		lw		ntjh
K4 BEKE 3	Re a hola re a fetoha	w	Baetapele ba kgale	kg-	Ho kgoba matshwafo le ho phutholoha	ntw
K4 BEKE 4		f		hl		Ho phetha mosebetsi
K4 BEKE 5	Nalane ya rona	Ho phetha mosebetsi	Tlhoriso & Ponahalo	oo	Mahlomola	-ng
K4 BEKE 6		Ho phetha mosebetsi		ee		ng-
K4 BEKE 7	Mahlale a monate!	Bongata	Tshebediso e ntle ya "tekgonoloji"	Ho phetha mosebetsi	Nalane	Ho phetha mosebetsi
K4 BEKE 8		Bongata		Tekanyetso		ntjhw-
K4 BEKE 9	BOITJOJISETISO BA 2022	Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		dinhlolongwapele
K4 BEKE 10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi